

b.

K34/75

J.C.Maloka

1/1

509b) Details about history of
Molepo and Moloko clans.

Q-1b

1 Boxosi byo ke bo boletseng bya Makubu, moano wa bona ke ba xa Maloka. Lyale mains a setse a fetoxile diboko le methopho, banna ba ba bina Phukuwe.

2 Moleiemane, Sefara Maloka lema ke bathokwa. Mpe yem o tina kxomo, Motimele o tina Piitsi, kwana Makubu kxomo latetetele ba bina Phukuwe ka moka haxong ke ba ma Maloka. Ba re xe ba ba reta ta re ke ba Seala sa Phukuwe-tona setuma se le mcrabeng sa tswala ntle sea rekwa se rekwa ka dingwe cikala Phukuwe ke mpe dinama letlac kca mareneng batho ba mma setoko sete sa bathokwa setoko se se sa bokwemo baneng bathsabako ba xa Maloka Phu we ya lla xa ta jc ba sia zo nkxa makolo ke bona leng ba lefase lena la xa Molepo le xe re kwa xoba le bona la tswa Latetebeng xa Maklako a Makotoko a Napoxo, le bona ta re pele ba sile ba dula thabeng e ngwe xore ba fikla ba thaba eo ba re ke Titibya thaba ea makxolo ta re ba ile ba raka thaba ya ka kxomo le xe re sa tsele xore ke xomang. Ma baka lec xe ba diilie menyanya xe ba e theta ba re re tswa Titibya thaba ya makxolo se rekwa ka kxomo maletsya ya ba pheta ya letsike re tswa maseifa le lotewakhulwana re tswa masefamaxalaxaleng.

3

Ditaba tsa boxolo-xolo

Lyale ka xe ke ile ka re ke tla ngola lengolo le latelang lela lehono ke ngola mona xore nke ke bolele ka boxosi bya xeso byaxa Molepo, le sethsaba seo.

Taudiso le mokwua wa sethsaba seo.

1. Ea xa Molepo xa se sethsaba se se tswaletsweng lefaseng lena, la xa Molepo.

2. Ke Makxalaka a dingotlo.

3. Xothwe e ba re xe ba beola hlcxo ba becla meriri ka fa matheko ba sadisa motsetse mo xare xa hlooxo (o e reng ke ngotlo la kxaka) o lokeletse o e ya ka moraxo.

4. Ka baka leo ba ba bitsa makxaka a dingotlo, xonne ke batho ba tswang theko ya Tswetla.

5. Bona le ta xa Makxobale ba xa mathabatha.

6. Batho ba kxosi ya bona ke Makxoba o latela ke molepo moraxo ke mathabatha.

7. Makxoba, Mmathswane (yena Molepo) le mathabatha.

8. Ya re xe ba etawa lefaseng leo la xa xaba tswang xo lona, ba ta fihla lefaseng leo lehono le busang ke kxosi mmamabolo felo mo ba rexo ke kxatla felo fao ba re exo metse sesukwane se sentsei ke ka baka leo le lehono ta za xa Molepo ba ipiteaxo xore re batho ba tswang sesukwane sa kxatla khungwane Mantlaxale.

4

9. Xona fao ke moo ba ile ba a roxana le moxolwane wa bona Makxoba.

10. Ina a ya a dula felo fao xo bitswaxo xa Makxoba. Baratho bao ta ta bedi (banyanana) Molepo (Mmathswane) le mathabatha le bona ba tloxa ba ya xa dula felo moxong fao ba rexo ke mathwangwaneng. Leheng eno xo buswa ke Molepo felo fao. Fa mathabatha a tloxa a ya a dula fao ba rexo ke xa mathabatha lehono. Mmathswane (Molepo) a tsena ka fano seleteng a dula felo mco carexo ke xa Matalane xo bitswang ka la Loxefexefeng lehono. Ba hwetsa lefase lena e le la xa Pelo ya Kromo ye papa xe e leng Maloka Ramohwela sa xe o hotse bana ba bahulwana moraxo a hlekhlexa baso. Ya ba ena Molepo o epexa ka fase xa yena Pelo ya Axoso ya Marexa Selapisetsa Moxwangeng Seroxole Mmapelwana. Banna bao e lo tana Makubu (Matebele a za Mahlako) re kwa xoba ona Matebele mommohla e leng a za Molelemene, ba be ba ena le puso e thata. Ba te ba re xe ba tsame ba ixethisa dikromo le metse le metsana. Re kwa xoba xe ba hwetsa o se na selo ba xo leka ka theosa (ba xo hlaba ka lerumo) ka baka leo ba bitswa Makubu-Kromo Matebele ba hloka kxomo ba ja motho. Etsen xona fao naxa e be e le lesoka xo bolawa dipphohu, dinare,

diphoofole ka moka tse dikxolo ka mehuta mahori a tsoma a
 5 e ya xo kxosi pelo ya kxomo (Molelemene) mahlakori a a diphoofole
 le ya dikxomo le diloba tsa mehuta-huta. Ya re ka moraxo xa
 mengwaxe e menthsi basimane ba makhalaka (ba xa Molepo) ba lwa le
 ba Makubu (Matebele ba xa Molelemene) tseboxong (ka nokeng)
 ya remana ka dithoka le ka maswika ba Makubu ba raka va xa molepo
 ya re e xosasa ba xa Molepo ba tla le baxolo ba bona ba raka
 Makubu yala Makubu le ona a bitsa masoxanyana a xabo ona, ba tla
 ba raka Makhalaka yaba ntwa e tsena ke banna fao xwaba thata
 xa re ekwa, ka xore Makubu a ena lepuso e thata e sehloxo.
 Matswetla (Makhalaka) a theoxa kudu a tseba xoba xe a ka fonywa
 a tla swarwa xampe, xona fao a epha maatla yaba maxoto a menthsi
 a thikisa makhalaka, empa le xe xo le byale, Makubu a no ba raka.
 Ya re xona fao xe ba bona xoba ba ka se fenyenye Makubu ba nama ba
 loxa maano. Ba kxetha bathepa (dikxarebe) tse dintsei ba ba
 ba ba bitsaxo sera se sexolo ba ba bala ka taxa ya marumo, ba
 ba hlama ka kala tsa marumo. Ba ba lsela xore le rotoxe fale xore
 Makubu ale bone a re dira setsile le name le bokane fase le dule,
 le tla re xo bona ntwa e swarane kowa motseng wa Makubu le name le
 timelele ba se ke ba tseba xore na leile kae. Re rata xo loxa
 manao xore re ba feenye, bathepa (dikxarebe), tsa dumela. Byale
 ba re xon dira tsa banna ba k etha masoxana a tsebang xo betsa
 6 mesebo ka xore e be e le matswetla ba bile ba ena le ba xa
 Letswalo, batho ba tsebang mosebo kudu ba re xo masoxana ao ba
 kxethileng ba re lena tseang maraa le mesebee tele tope le
 disu tsa dikxomo (maloko a omileng) le tla re mola ntwa e swarane
 le thumase disu tse ka mollo le di hlomele mesebong. e moka
 lena mosomo wa lena le tla re mola thoka e e ja motho selepe se
 e ja motho, thsoza e xebetla motho, xo e thata ntwa e swarane, lena

K34/75

le ngange mara a lena le betse mesebo e nang le disu tse
 thumasitseng mollo. Le hlate dintlo tsa Makubu. Banna ba tswa ba
 latela makubu motseng ba re xe ba rotoxa mosadi a bea phaphi ya
 mokxosi (a hlabo mokxosi) a re i-i-i-i-u, i-i-i-i-u, i-i-i-i-u!
 A kae Matetebel a hloka kromo a ja motho a re siba! Baxwera ba
 lena masepaneng a bana ta lena (nele xa metse ya lena) yaba ba
 a tswa Matetebel maso a maxorekwa ka kromo ba re phoro-boro
 (ba hlakana) lepe sa ja motho, thoka ya phsatla motho ka xore
 ntwa ya basotho e be e se na dithunga, ba hlakana ka dilepe
 ba remane ka tsona ba hlabana ka dithsosa ba bethane ka dithoka
 ba dutsi a ithsireletsa ka dikotse etse makubu a ile xo bona
 bathepa tale ba re ke dira. Yare xe e swarane bale ba mesebo ba
 thoma xo betse mesebo e nang le mello ka disu, tsa phsatke xela
 xodimo xa dintlo tsa Makubu, phefo ya butswetsa mollo oo. Yare
 xe o thoma xo thunya bathepa xe ba bona mesi e thoma xo thunya
 ba timelela, yaba motse o thoma xo swa. Xe o eswa mokxosi wa
 hliya i-i-i-i-u! Makubu motse o wa swa, yabahitetebele bare
 e ya ya! Ba thsata ba xopola xore sera sela base boneng kowa
 kxole e leng dikxarebe tsela tsa xo swanthswa le banna ba dira.
 Ba nama ba re ke tse ba tsene kaxae ba setse ba fisitse motse
 ya ka xona xo fenywa xa Makubu xona fao xo bolailwe kxosi
 Pelo-ya-kromo. Hyale ba dula felo mo ba rexo ke xa Mothethepane
 xona byale xo bitswa Thabaneng xa lye xona kamo xare xa selete sa
 xa Molepo xo tloxa tsatsi leo ba nama ba bitswa Makubu a ntlo tsa
 xo swa. Naxa yaba e be e bitswa ya xa Pelo-ya-kromo Seroxole
 Mmapelwana ba xa Molepo ba swaela leina la Seroxole, ba nama
 ba re xo tsea naxa bar e lehono ke xa Seroxole mathswane xa
 Tlou ya tumula ke xa Moxata tlowana tsa ja kxabane. Ma xoba
 ba binatlov yata Lekubu e leng Molelewane wa Maloka a thoma xo loba
 kxalaka lela e leng Molepo. Yaba ena Molepo o beya Molelewane
 xo ba hlxo ya Maxoto a sethsaba sa xa Molépo maxosi a Makubu xo
 tloxa fao ke a xe a busa ka xo hlatlamana ao re a tsetbang.

1. Maloka. Maloka ke enye ona mothopo.
2. Pelo-ya-kxoro Molelemane ke leina le lc fetoxileng
3. Makxolane Molelemane
4. Ramapeudi Molelemane
5. Matoko Molelemane
6. Mphsiri Molelemane
7. Makubu Molelemane
8. Tseke Molelemane
9. Sexwata Molelemane
10. Mamasethe yena ke rangwane a dikxosi.
11. Lehono ke kkwadi Sefara o swaretse Monyama Molelemane morwa wa yena Sexwata e leng yena kxosi ka ebele ka xoba e se mosimane ya ka lekanang mengwaxa e theletseng ke tsona ditaba tsa boxci bya xa Molepo ke ka baka leo meloko ka moka ya xo tswa kwa Kohlabela ba z etla mono dikarolong tsa Pieterstburg Polokwane ba re re ya Makubuni Matswetla le ona a ilalatso a re Mokubu.

9

Ke amoxetse lengolo la lena xammoxo le moputso o e leng 10/t ke ya leloxa morena. Ke tla thoma xo laodisa ditala tse diilang le ditiro tse di diraxetseng kxaufswi. Selete sa xeso ke xa mclepu, se kxosi ya sona e dutsexo e le setlakalane, namaseo. Sereto Abaswi, mothopho Molepo ba bina tlou, moxolo a selete seo hloxo Molelemane a Maloka molatedi Rogano Leboyaxanyane, kantle le bao xc nang le moxotwana a mang a lesome le metso e netedi ngaka ya selete se ke Motimele lelokong la Letiaraxa ngaka ya xo nthsa dira (xo foka marumo) xo wetsa bodikana. Xomme xe kxosi Etlakalane a hwile ditulong tsa xavve xa dula morwa a xaxe wa lwapa le lenyenyan le le latelang moluraxadi, xobane le lexolo e se bana a buga ngwaxa o tee. Ha ngwaxa o hlatlarang a nthsa koma (a wetsa bodikana). Xomme a se z ke a dumela xo bitsa ngaka Motimele a fapani le sethsaba a ba a nyaka moxwerana wa xaxe ngaka ledna la

ngaka eo ke Mafetwa Mogano yena kxosi Amakwana a re maxoto ka moka
 10 (mantona ka moka) a re meroto ya lena ka moka e bewe ke Mafetwa xo
 ntona Mogano modikana a hwa morotong le xoto Molelemene ena
 o be a axile moroto wa xaxwe xc tee le mogoto am xaxe Toma le
 Motimele. Madiga a axile wa xaxe lxaufswi le bona moroto
 (mphatho). Tladi ya theoxa ya betha moroto (mphatho) wa Lexoto
 Madiga ya xobatza madika a manthsi xwa hwa badikana ba bane (4)
 yabs mohlolo (sa ila sea ila) ka xobane xo tloxa lekxolo-kolo
 seraka rakwa ba re tladi e ile ya betha moroto (mphatho). A re xo
 aloea bonikana byo uwe yena kxosi Amakwana a babya kudu le yena
 ngaka Mafetwa a bat a kudu.

Kxosi Amakwana a hwa mo selemo sa 1940. Mafetwa Moxano yena
 e sa piela ditulong tsa Kxesii Amakwana xwa dula moratho wa xaxwe
 (monyana wa xaxe) e leng Pharakwane Molepo. Xomme ya re ka xoba
 xo be xo wetse bodikana xo swanetse xo wela byale le yena a nthsa
 koma ja basadi (a wetse byale) xona fao le yena a sesa rata xo
 weletska ke ngaka ya moxolwane wa xaxe e leng ngaka Mafetwa
 Moxano a e nyakela ya xaxe. Monna yo ba reng Jan Maxwera moxale
 xa e le Lexoto Madiga ya re ka xoba tladi e ile ya betia morotong
 wa xaxwe (mphathong) a sesa rata xore a wetse ka ngaka yeo ya
 kxosi a e nyakela ya xaxe ngaka. Monna-moxolo Monanye Molope
 xore a mo hlaxisetse byale. A nama xona fao ena Monanye jo
 leina la xaxe e leng e leng Moto Molope. A kxopela xore le yena
 a wetse byaxaxe a dumelawa, anama a hlaxisa bya Lexoto Madixa
 a hlaxisa byaxaxwe. Xa e le Jan Maxwaxwa Moxale a hlaxisetsa
 11 maxoto ka moka a x sethaiba le ba kxosi. Ya re ka 14-10-1941

II. cont.

7 X

509

K34/75

II/cont. nka e pele xa fao ngwale ye ba rexo kettolove wa byale
(wa boxaxo kova pele) moradi wa Sexvana leputu hwa ka xobane mothei
wa morato e se ena monye wa moroto (Ngaka yas elete) sa ila
se yu ila (seo ba rexo se se ke sa dirwa, se se ke su airwa)
xwa re yo ya lexoto Madiga ngaka Monanye Melope a hwa bosexo byala
Sondara sa la 19-10-1941 la lehono xe ke ngola byale Monanye xa sea
tolokwa ba re a saletetse mokxonyane wa xaxe kxesi Mamahlola
Letawalo.

Tse ding sitsi ke hlomoxanthsa xodimo xa tsela tsa tseo
tseo tseiso.

Xe moruna a nywetse motadi xomm mosadi yo a bekwa, xomm a
hwa a se a hlwe a e ba le ngwana koba a sa ne ngwana o tee koba ka
bana ba babedi babo lesoxana leo le bexo le tsere mosadi yo ba tla
ya kabo moho ba ya xo nyaka e mongwe lexatong la yo xore a tle
xo lwela thsuwana koba dithsuwana tsa moyelwaxe. (xo fepa dithsu-
wana) yo wa moraxo o bitswa moyantlo xomm le yenao ya nywilwa
ka dikromo xoxong a be a phale le wa pele ko mox xo nang le
seema se seng xo basotho se serexo moyantlo o ya nywala a be a
phale le monge boxadi.

END. S 509